



Broj: 05-50-1-3021-1/23
Sarajevo, 28. 11. 2023. godine

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

**Trg Bosne i Hercegovine 1
SARAJEVO**

 **BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO**

PRIMLJENO: 30-11-2023			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-	50-1-	2211/2	3

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – *dostavlja se*

Veza: Vaš akt broj 01-50-1-2211/23 od 23. 10. 2023. godine

Poštovani,

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 30. sjednici održanoj 27. 11. 2023. godine, na prijedlog Uprave za neizravno oporezivanje BiH, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Saša Magazinović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku proslijeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

Privitak: - Kao u dopisu -

DOSTAVITI:

- naslovu
- a/a


**BOŠKA GENERALNI TAJNIK
VIJEĆA MINISTARA BiH**
Mr. Robert Vidović



Bosnia and Herzegovina
COUNCIL OF MINISTERS

Broj: _____

Sarajevo, _____ godine

Saša Magazinović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine

Bosne i Hercegovine, postavio je dana 23.10.2023. godine sljedeće poslaničko pitanje:

„1. Koliko je prikupljeno PDV-a na osnovu doniranih lijekova u posljednjih pet godina pojedinačno?“

Na postavljeno pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 30. sjednici, održanoj
(broj)

27.11.2023. godine, utvrdilo sljedeći
(datum sjednice)

ODGOVOR

Odredbama člana 3. i 4. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj: 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), propisno je da Uprava za indirektno oporezivanje (u nastavku: UIO) provodi zakonske i druge propise o indirektnom oporezivanju i politiku koju utvrdi Vijeće ministara BiH na prijedlog Upravnog odbora UIO, da je nadležna za naplatu i raspodjelu indirektnih poreza na teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i za sva druga pitanja koja joj mogu biti povjerena zakonom.

Članom 7. stav (1) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje („Službeni glasnik BiH“, broj 89/05), taksativno su navedene nadležnosti UIO, kojima međutim nije predviđeno vođenje evidencija o iznosima prikupljenog poreza na dodatu vrijednost po raznim osnovama, osim kada za to postoji jasno utvrđen razlog i potreba u cilju izvršavanja propisanih nadležnosti. U praktičnom smislu bi broj mogućih evidencija o različitim osnovama prikupljenih indirektnih poreza bio iznimno veliki i iziskivao angažovanje vremena i drugih resursa UIO za njihovo praćenje i ažuriranje, a bez postojanja obaveze i jasnog cilja obrade takvih podataka.

U tom smislu UIO ne vodi evidenciju o iznosu poreza na dodatu vrijednost koji je prikupljen po osnovu doniranih lijekova, imajući u vidu nepostojanje pravnog osnova niti posebnog razloga za UIO do sada da posjeduje ili koristi takve evidencije.

Međutim, ukoliko bi se eventualno nastojalo naknadno doći do traženog podatka kontaktiranjem lica koja su bili davaoci donacija, bilo da je riječ o lijekovima porijeklom iz uvoza ili iz Bosne i Hercegovine, tada bi neminovno morao biti obuhvaćen veliki broj lica, s tim da određen broj evidentno ne bi bio dostupan jer se populacija registrovanih obveznika

PDV-a po pravilu značajno mijenja tokom perioda od pet godina (deregistracije, statusne promjene i sl), što bi dovelo u pitanje tačnost informacije uz sve preduzete aktivnosti i radnje. O rizičnosti eventualnog naknadnog utvrđivanja iznosa naplaćenog poreza na dodatu vrijednost na donirane lijekove u zadnjih pet godina sa aspekta tačnosti dobijenih rezultata, govori činjenica da trenutno u jedinstvenom registru obveznika indirektnih poreza ima 197 aktivnih obveznika poreza na dodatu vrijednost koji prema podacima u ovom registru vrše neke od djelatnosti: 21.10, Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda, 21.20, Proizvodnja farmaceutskih preparata i 46.46, Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima, a njima bi trebalo pridodati i lica koja su se deregistrovala ili nisu ni bila registrovani obveznici, a koja su takođe mogla biti davaoci donacija.

S obzirom na navedene objektivne razloge, predlažemo da se ne započinju aktivnosti kojima bi se naknadno pokušao utvrditi iznos poreza na dodatu vrijednost prikupljen po osnovu doniranih lijekova, budući da bi iste evidentno iziskivale duže vrijeme i znatno angažovanje kontrolnih resursa UIO, a u konačnici bez mogućnosti pribavljanja tačne informacije.